From: whosewillbedone@aol.com,
To: whosewillbedone@aol.com,
Cc: mgdavisesq@gmail.com,
Subject: MALAY WEBSITE (YANG AKAN SELESAI?) Whose Will Be Done Page 5 (COPY PASTE) 21 JUN 2022
Date: Mon, Jun 20, 2022 8:47 am

MELAMBUNG TINGGI DARI 2014 KEPADA KEMULIAAN!



Kepada semua pembaca dan penyokong 'Yang Akan Selesai?', terima kasih kerana sokongan anda dan untuk menghantar salinan buku yang mengagumkan ini kepada rakan-rakan anda, keluarga, dan rakan (dan WALAUPUN musuh anda!). Kerja ini telah ditugaskan apabila saya mula-mula mendengar tentang Darah Bulan Tetrad awal 2014; sesuatu yang ditendang ke gear dalam saya dan saya telah menikmati semangat yang besar sejak itu. Sejak dari masa itu, saya telah diarahkan dan mendapat inspirasi untuk menulis dan mengedarkan 'Yang Akan Selesai?' secepat dan secekap yang mungkin untuk semua bangsa di bumi dengan izin Tuhan.

Saya bukan seorang yang salih tetapi sangat mengasihi Tuhan dan Anak-Nya, Yesus Kristus, dan terus untuk mendapat kasih sayang dan rahmat mereka. Tuhan bekerja dengan orang di seluruh dunia untuk menyeru orang-orang yang mempunyai hati yang bagi-Nya di atas mana-mana sebelum ini diadakan agama pemikiran, kejahilan atau salah faham. Minat yang semakin meningkat dalam 'Yang Akan Selesai?' memberi kesaksian kepada kelaparan untuk (diberitahu) Iman di tengah-tengah dunia yang pesat kelihatan seperti ini 'Akhir Zaman' diramalkan beberapa abad yang lalu. Saya sangat berterima kasih kepada anda untuk solat anda yang berterusan dan penglibatan dalam misi ini hebat.

Meja Bulat

Ramai yang telah diminta pautan kepada maklumat yang saya telah mencari dalam kajian saya untuk buku masa depan yang mencabar tradisi gereja dan dogma, serta bahan mengenai acara dan guru-guru yang 'Akhir Zaman' yang percaya bahawa 'Bulan Darah' empat dan lain-lain (amat mengagumkan) peristiwa cakerawala meramal Kristus pasti akan berlaku Keghaiban Gereja dan kemudian Kembali ke bumi. Saya mesti mengaku bahawa terdapat banyak korelasi dan 'kebetulan' antara ramalan-ramalan kuno dan peristiwa-peristiwa yang berlaku pemasangan di seluruh planet ini dan jadi subjek ini memerlukan pertimbangan serius (dan berkenaan). Permintaan tersebut terbaik berkhidmat dengan melalui pautan YouTube disertakan pada Projek Page dari WebSite ini dan melakukan carian di 'Akhir Zaman Terbaru April 2015' (Masukkan bulan semasa dan tahun). Terdapat begitu banyak maklumat dalam talian dan banyak dari penyelidikan dan sumber berita baik.

Di bahagian bawah halaman ini saya telah dimasukkan link kepada Agensi Angkasa pelbagai dan sumber lain yang menarik mungkin untuk yang gemar angkasa / ramalan-ramalan pemikir; pautan baru dan sumber akan ditambah sebagai ditemui. Saya juga mencadangkan Saksi buku Bintang oleh EW Bullinger yang pada mulanya memperkenalkan saya kepada subjek-objek angkasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam Alkitab (tidak astrologi) dan bagaimana langit digunakan oleh Tuhan untuk memberi isyarat peristiwa penting yang dicatatkan dalam Alkitab (contohnya , Magi yang ditemui palungan Kristus dengan mengikuti bintang utama).

The Witness Of The Stars ('Yang Saksi Daripada Bintang')



Walaupun kebencian oleh ramai orang agama untuk apa-apa kaitan dengan bintang-bintang dan buruj, yang menarik 'Yang Saksi Daripada Bintang' oleh EW Bullinger (ditulis lebih satu abad yang lalu) adalah tepat pada masanya memandangkan banyak acara-objek angkasa yang menarik yang berlaku dalam generasi kita (juga KINDLE). Daniel dan Magi Alkitab tahu kepentingan bintang dari Tuhan Suci mereka dan keindahan tanda-tanda dan pengertian itu tidak boleh hilang pada kita yang kini mempunyai teleskop dan kapal angkasa yang boleh mendedahkan lebih banyak kosmos menakjubkan di mana kita hidup.

PAUTAN Untuk Cakerawala (Dan Bersekutu) Sumber

National Data Buoy Center (International)

Volcano Discovery.com

ATTENTION: THE FOLLOWING NEWS ABOUT OUR EARTH IS

AWESOME (& CONTROVERSIAL)!!

LOOK AT THE FOLLOWING MAP. WHY DO YOU THINK THAT A FLIGHT FROM THE USA TO JAPAN REQUIRES A STOPOVER IN ALASKA? (WHICH IS OUT-OF-THE-WAY ON A "SPINNING GLOBE" MAP.) DRAW A DIRECT LINE BETWEEN THE US WEST COAST TO JAPAN - IT IS BECAUSE ALASKA IS ON-THE-WAY TO JAPAN (WHICH IS SHOWN ON THE "FLAT EARTH" MAP)
~ !ENJOY THE JOURNEY! ~



Look at the United Nations Logo & Flag (IT IS THE TRUE MAP OF THE EARTH - NOT A "GLOBE")

Now look at the world map used by World War 2 Pilots with true & accurate locations of land & sea areas (1943 World War II Air Map, Mackenzie Northrup, New York - I have also seen a World War 2 Japanese Naval Air Map similar to this one)


INDIAN OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
AIR MAP OF
THE WORLD

IT IS THE SAME AS THE UNITED NATIONS FLAG & "FLAT EARTH" MAP!!


GLEASON'S
NEW STANDARD MAP OF THE WORLD
ON THE PROJECTION OF SCIENTIFICALLY AND MODERN COLLEGE.
A S
"IT IS"
J. S. CHRISTOPHER, BLACKHEATH, ENGLAND. PRACTICALLY CORRECT.
LONGITUDE AND TIME CALCULATOR.
PATENT ALLOWED
JUNE SOLSTICE.
DECEMBER SOLSTICE.

Flat Earth Map - Gleason's Standard Map of The World

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Flat Earth wins AGAIN! the ball-Earth model just got DEFLATED!

Lead Google Developer Admits the Earth is Flat

So now you know why flights from the USA to Japan typically fly through Alaska (not "directly" over the Pacific Ocean) - IT IS BECAUSE ALASKA IS ON THE (MOST DIRECT) PATH TO JAPAN ON THE FLAT EARTH MAP! (: (Though better for this YouTube title to state: "Oceans" - not "Seas" - because flights go over seas to get to Hawaii, Fiji etc)

SIX MORE Emergency Landings prove Earth Not A Globe

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Globe Earth LOSES In COURT vs Flat Earth!! (Judges Decision!!) | Fe PROOF 31

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - BUZZ ALDRIN REVEALS the MOON LANDING TRUTH!

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Buzz Speaking In Code...

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Do you still believe we went to the moon? - Flat Earth Man

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Pastor Preaching Flat Earth Truth from the Bible

PLEASE NOTE THAT I DO NOT AGREE WITH NASA OR ANY VIDEOS LINKED IN MY WEBSITES THAT THE SUN, MOON & STARS ARE AT VAST DISTANCES ABOVE THE SURFACE OF THE EARTH. "WORMWOOD" & OTHER STARS CAN BE SEEN BELOW, IN & ABOVE THE "SOLID GLASS FIRMAMENT" PLACED ABOVE THE EARTH WHICH STILL HAS "WINDOWS" THAT GOD USED FOR NOAH'S FLOOD & CONTINUES TO USE FOR HEAVENLY ORBS / STARS TO ENTER & TRANSIT EARTH'S ATMOSPHERE. REREAD THE HOLY SCRIPTURES & LOOK WHERE GOD PLACED THEM ALL WHEN HE CREATED THE EARTH & THE HEAVENS AT "THE BEGINNING". WE ARE VERY SPECIAL TO HIM AS IS THIS EARTH & HIS PROPHECIES WILL COME TO PASS - NO MATTER WHAT GOVERNMENT PRONOUNCEMENTS, RELIGIOUS DOGMA OR SOME "SCIENCE" BOOKS HAVE TO SAY ABOUT THIS STATIONARY EARTH ON WHICH WE ALL DWELL.

SEE MY WEBPAGE ON THE STATIONARY EARTH, THE SUCCESSFUL COURT CASE AGAINST THE "CURVED" EARTH CLAIM & JUST HOW CORRECT THE UNITED NATIONS FLAG / LOGO TRULY IS - THE EARTH IS NOT A SPINNING BALL ...

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Hello Flat Earth (Adele Cover By Amber Plaster)

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Flat Earth Man is back! - 'Puppet Show" - an ISS exposé - FUNNY :)

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Everyone's Talking About FLAT EARTH | Exposing the World's Lies from the Bible

Direct Link for those unable to see or access this YouTube from the http or https Websites - Flat Earth, Common Sense & Beauty Put Together!

OOOOOOOO

Sila lihat Laman Web Bahasa Inggeris untuk maklumat tambahan baru

OOOOOOOO

The Flat Earth Controversy - A Biblical World View and One Man's Quest For Truth (Kontroversi bumi rata - Satu pandangan Alkitab dan usaha seorang lelaki untuk kebenaran)

OOOOOOOO

THE LOVE OF GOD

Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not The Love of God, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not The Love of God, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not The Love of God, it profits me nothing.

The Love of God suffers long, and is kind; The Love of God envies not; The Love of God vaunts not itself, is not puffed up, does not behave itself unseemly, seeks not her own, is not easily provoked, thinks no evil; rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

The Love of God never fails: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

**And now abides faith, hope, The Love of God, these three;
but the greatest of these is The Love of God.
1 Corinthians 13**

YOU ARE GREATLY LOVED

Laman Utama

Seks & mempunyai anak selepas kehidupan ini & buku lain oleh Pengarang

Fenomena Yang Sangat Menarik

Sumber

2014 & Bumi